

CRNA GORA  
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE  
PODGORICA

05-09-2018

Primljeno:	Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	01-07	2161/19		

D.O.O. "RASTER OFFICE"

br. 32/18

Podgorica, 04.09. 2018 god.



Crna Gora

Agencija za sprječavanje korupcije

Ovaj ugovor zaključen je dana 29.08.2018.godine između sledećih ugovornih strana:

**Naručioca: Agencije za sprječavanje korupcije**, PIB 11006507, sa sjedištem, Ul. Kralja Nikole br. 27/V, Podgorica, koga zastupa direktor Sreten Radonjić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudača: "RASTER OFFICE" D.O.O.** sa sjedištem Podgorica, PIB: 02443228, Ulica Vuka Karadžića br. 5, broj računa: 510-10754-79, naziv banke: Crnogorska Komercijalna Banka, koga zastupa Bojan Ražnatović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Ponuđač/Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

## OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke otvoreni postupak za **nabavku roba – kancelarijski namještaj, broj: 01-07-2161-5A-4 od 21.06.2018. godine;**

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-07-2161-5A-18, od 09.08.2018. godine.  
Ponuda ponuđača “**RASTER OFFICE**” D.O.O. broj 07-2161/12 od 17.07.2018. godine.

Naručilac konstatuje da je Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: **01-07-2161-5A-18** dostavljena ponuđačima Grand designe doo, Dr trade d.o.o., Čelebić d.o.o. i Raster office d.o.o. dana 10.08.2018.godine i da je do dana zaključenja ovog ugovora istekao period mirovanja pa je moguće pristupiti zaključenju istog.

## PREDMET

### Član 1

Predmet ovog ugovora je isporuka, instalacija i **obezbjedenje funkcionalne ispravnosti kancelarijskog namještaja** - arhivskih polica u svemu prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije za nabavku robe broj 01-07-2161-5A-4 od 21.06.2018.godine i prihvaćenoj ponudi Dobavljača broj 07-2161/12 od 06.07.2018.godine.

### Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu isporuči, ugradi i dovede u stanje funkcionalne ispravnosti robu definisanu članom 1 ovog ugovora po specifikaciji i cijenama datim u ovom Ugovoru i ponudi, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču ugovorenu vrijednost robe.

Ugovorena vrijednost robe podrazumijeva sve moguće troškove vezane za isporuku robe i to: isporuku FCO Naručilac, instalaciju, testiranje i puštanje u rad u prostorijama Naručioca, po nalogu Naručioca, demonstraciju kompletnosti i funkcionalnosti, kao i otklanjanje kvarova i održavanje u garantnom roku.

U cijenu su uključeni troškovi prevoza, osiguranje prilikom transporta i postavljanja predmetne robe, kao i osiguranja do puštanja robe u rad.

Za isporučenu specificiranu robu Ponuđač daje garanciju od 15 godina od dana puštanja u rad.

## CIJENA

### Član 3

Ukupna cijena za ugovoreni posao iz člana 1 ovog ugovora iznosi **25.105.08 eura sa uračunatim PDV-om**. Ukupno bez PDV-a: 20.748.00 eura, PDV: 4.357.08 eura.

Ugovorne strane su saglasne da cijena ugovorene robe ostaje nepromijenjena za cijelo vrijeme trajanja Ugovora kao i u slučaju eventualne zamjene ili popravke robe.

## **PLAĆANJE**

### **Član 4**

Krajnji korisnik se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 3 ovog ugovora uplati na žiro račun Dobavljača broj 510-10754-79, kod banke: Crnogorska Komercijalna Banka po sljedećem:

-u roku od 15 dana nakon isporuke, ugradnje i tehničkog prijema ugovorene robe i uredno ispostavljenog računa sa zapisnikom iz člana 9 ovog Ugovora.

Po isplati ugovorene cijene na ugovoreni način, sve finansijske obaveze Naručioca prema Dobavljača po osnovu ovog ugovora prestaju.

## **KVALITET**

### **Član 5**

Kvalitet isporučene robe iz člana 1 ovog ugovora mora u svemu odgovarati kvalitetu navedenom u prihvaćenoj ponudi.

Dobavljač se obavezuje da usluge:

- ugradnje i instalacione radove,
- kao i ispitivanje funkcionalnosti rada predmetne robe,

izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, pridržavajući se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za ovu vrstu posla.

## **ISPORUKA, UGRADNJA I TEHNIČKI PRIJEM**

### **Član 6**

Mjesto isporuke, ugradnje i tehničkog prijema opreme iz člana 1 ovog ugovora je objekat u kome se nalazi poslovni prostor Naručioca.

### **Član 7**

Rok isporuke ugovorene robe kao i rok za završetak ugradnje i tehničkog prijema sredstva je najviše 60 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

O danu isporuke Dobavljač će obavijestiti Naručioca najkasnije u roku od pet dana prije dana namjeravane isporuke.

Predmetna roba mora biti osigurana od mjesta isporuke do mjesta odredišta od nastupanja eventualne štete u transportu, kao i za vrijeme ugradnje i tehničkog prijema, za koje odgovornost snosi Dobavljač.

Naručilac može uvažiti opravdano kašnjenje od strane Dobavljača zbog više sile o čemu je Dobavljač dužan pravovremeno obavijestiti Naručioca.

Pod višom silom se podrazumijeva nastupanje slučajeva nesretnih slučajeva, požara, poplava ili drugih slučajeva više sile, embarga, akcija organa vlasti, rata, građanskog rata ili ma kog drugog uzroka koji je van razumne kontrole Dobavljača i koji se nisu mogle predvidjeti, niti izbjeći ili otkloniti. Neispunjenje ili kašnjenje usljed ovakvih slučajeva oslobodiće Dobavljača od bilo kakve obaveze prema Naručiocu, kao i vice versa.

#### **Član 8**

U slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovornih obaveza, Dobavljač će Naručiocu plaćati penale za svaki dan neopravdanog kašnjenja u iznosu od 0,2% od ukupne cijene iz člana 3 ovog Ugovora, ali ne više od 5% od ukupno ugovorene vrijednosti.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Dobavljača od obaveze da u cjelosti završi isporuku, ugradnju i preda na upotrebu predmetnu robu.

#### **Član 9**

Smatra se da je izvršena konačna isporuka kada ovlašćene osobe u ime Naručioca i ovlašćena osoba/e u ime Dobavljača, potpišu Zapisnik o primopredaji tj. tehničkom prijemu robe (u tekstu: Zapisnik), a nakon isporuke robe koja je predmet ovog ugovora, ugradnje, izvršenih funkcionalnih testova, probnog rada i primopredaje dokumentacije.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Dobavljač isporučio ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka – vidljivi nedostaci, Dobavljače se obavezuje da iste otkloni ili da istu zamijeni robom ugovorenog kvaliteta, koja zamjena će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Zapisnika.

#### **Član 10**

Dobavljač se obavezuje da će Naručiocu prilikom sačinjavanja Zapisnika isporučiti svu potrebnu primopredajnu dokumentaciju (garantne listove opreme, uputstva za rad i održavanje i tehničku dokumentaciju

### **Član 11**

Prilikom primopredaje ugovorenih sredstava Dobavljač će izvršiti osnovnu obuku za najmanje 2 (dva) lica Naručioca za rukovanje, korišćenje i preventivno i korektivno održavanje robe.

## **SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA**

### **Garancija za dobro izvršenje ugovora**

#### **Član 12**

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 1.255,254 EUR, odnosno 5 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 60 dana od dana zaključenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Dobavljaču Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

## **GARANTNI ROK**

#### **Član 13**

Dobavljač garantuje da robe i usluge koje su predmet ovog Ugovora neće imati stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač daje garanciju od 15 godina od dana isporuke i puštanja u rad robe, za isporučenu robu, za kvalitet izvedenih radova i za svu prateću opremu.

Garancija na isporučenu robu pokriva popravku, ili zamjenu, samo onog dijela ili djelova za koje se utvrdi da su defektni u smislu materijala ili izrade.

Ako utvrdi da predmetna roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave greške u funkcionisanju Naručilac će o tome odmah obavijestiti Dobavljača, koji je dužan da se odazove i otkloni kvar u roku ne dužem od 24 sata računajući od dana prijema poziva (telefon, faks, elektronskim putem). Izuzetno, u slučaju većeg kvara, kada je neophodno naručivanje rezervnih djelova, Dobavljač je obavezan da otkloni kvar u roku do 10 (deset) dana od dana prijema poziva (telefon, faks, elektronskim putem).

Ukoliko Dobavljač ne postupi po odredbama iz predhodnog stava, Naručilac može angažovati drugi ovlašćeni servis o trošku Dobavljača.

Dobavljač je dužan da, za vrijeme trajanja garantnog roka, vrši besplatno otklanjanje nedostataka nastalih normalnom upotrebom opreme, odnosno upotrebom opreme u skladu sa uputstvima proizvođača i otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac.

Dobavljač je odgovoran za ispravnost robe u garantnom roku.

#### **Član 14**

Otklanjanje kvara po prijavljenim reklamacijama izvršiće se u prisustvu predstavnika Naručioca i Dobavljača i o istom će se sačiniti zapisnik.

Svi troškovi popravke robe (rezervni djelovi i radni sati servisera) koji nisu posljedica fizičkog oštećenja ili nepravilnog rukovanja Naručioca, u garantnom roku padaju na teret Dobavljača.

Za svaki dan nefunkcionisanja ugovorene robe u garantnom roku garancija se produžava.

### **OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Član 15**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

#### **Član 16**

Dobavljač se obavezuje:

- Da robe koje su predmet ovog Ugovora isporuči u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla u ugovorenom roku i to profesionalno, kvalitetno, savjesno i odgovorno;
- Da izvrši sve radove i usluge prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije Naručioca, koje su predmet ovog Ugovora, i da ih izvode u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla u ugovorenom roku i to profesionalno, kvalitetno, savjesno i odgovorno;
- Da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim znanjem, iskustvom i sertifikatima za ovu vrstu posla, u svemu prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije predmetne javne nabavke iz člana 1 ovog Ugovora;
- Da dostavi Naručiocu prije početka realizacije ovog Ugovora, imena predstavnika zaduženih za kontaktiranje s predstavnicima Naručioca.

- Da pribavi sve dozvole nadležnih državnih organa (ukoliko su iste potrebe) za postavljanje, puštanje u rad i za sve druge eventualne radove vezane za realizaciju ovog ugovora (Naručilac po osnovu pribavljanja bilo kakvih dozvola nema nikakvu obavezu),
- Da pribavi i izradi sve eventualne projekte i sličnu dokumentaciju koja je potrebna za realizaciju ovog ugovora (Naručilac po ovom osnovu nema nikakvih obaveza),
- Da rukovodi isporukom roba i izvršenjem svih radova i usluga, koje su predmet ovog Ugovora;
- Da će za vrijeme rada na projektovanju i izradi redovno konsultovati sa Naručiocem i u roku od 3 (tri) dana prije isporuke svih predmetnih roba, radova i usluga o tome obavijestiti Naručioca;
- Da se tokom izvođenja predmetnih radova i usluga, ukoliko ima bilo kakvih nejasnoća, konsultuje sa Naručiocem odnosno sa osobama koje Naručilac odredi;
- Da izradi i isporuči svu dokumentaciju prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije Naručioca.
- Da izvrši ostale obaveze i naloge Naručioca prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije Naručioca;
- Da odmah a najkasnije u roku do 24 sata, po zahtjevu Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da mora voditi računa da prilikom izvođenja predmetnih radova i usluga, ne dođe do oštećenja objekta, postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija. Ukoliko dođe do bilo kakvih vrsta oštećenja sve novonastale troškove izazvane oštećenjem ili posledicom oštećenja snosi Dobavljač koji je dužan da nadoknadi svu štetu Naručiocu ili drugim licima;
- Da nadoknadi svu ostalu štetu Naručiocu i drugim licima, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

## **Član 17**

Naručilac se obavezuje:

- Da po dogovorenom terminu i planu uvede Dobavljača u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbjeđenje potrebnih dogovorenih uslova za nesmetano obavljanje posla u skladu sa tenderskom dokumentacijom predmetne javne nabavke iz člana 1 ovog Ugovora;
- Da preduzme sve radnje, u skladu sa svojim mogućnostima, kako bi Dobavljaču obezbijedio nesmetanu isporuku ugovorenih roba, kao i izvođenje ugovorenih radova i usluga u mjestu isporuke;
- Da pruži Dobavljaču sve informacije, u skladu sa svojim mogućnostima, neophodne za izvršenje ugovornih obaveza ovog Ugovora;

- Da imenuje lica koja će aktivno saradivati sa predstavnicima Dobavljača i davati im potrebna uputstva i informacije;
- Da učestvuje u konsultacijama sa Dobavljačem.

### **Član 18**

Kontrolu i praćenje izvršenja ovog Ugovora, u svemu prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije predmetne javne nabavke iz člana 1 ovog Ugovora, Naručilac će vršiti preko Ovlašćenog lica koji će biti ovlašćeno za saradnju sa Naručiocem prilikom izvršenja isporuke predmetnih roba i usluga, o čemu će pisano obavijestiti Dobavljača.

Ako u toku izvršenja Ugovora dođe do promjene Ovlašćenog lica zaduženog za saradnju, Naručilac će o tome obavijestiti Dobavljača.

### **Član 19**

Naručilac može, ukoliko smatra za shodno imenovati i Nadzorni organ koji će biti ovlašćen da se stara i kontroliše: da li Dobavljač izvodi ugovoreni posao prema datoj specifikaciji i prihvaćenoj ponudi, provjeru kvaliteta izvršenja isporuke roba, izvršenja radova i usluga, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja, da kontroliše dinamiku napredovanja izvršenja posla i ugovorenog roka završetka posla, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na predmetnom poslu, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

### **Član 20**

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Dobavljača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Dobavljača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvršenje posla.

### **Član 21**

Naručilac se obavezuje da preuzme robe, usluge i radove pod uslovima iz tenderske dokumentacije Naručioca, ponude Dobavljača i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je dužan pregledati isporučene robe, usluge i radove, i najkasnije u roku od 10 (deset) dana reklamirati potrebne izmjene.

## **ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **Član 22**



Nepoštovanje antikorupcijskog pravila iz člana 15 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore”, br. 42/2011, 57/2014 i 28/2015) povlači ništavost ugovora.

## **RASKID UGOVORA**

### **Član 23**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako ugovorne strane ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.
- U slučaju da Naručilac ne izmiruju svoje obaveze prema Dobavljaču.

## **PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA**

### **Član 24**

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

## **PRIMJENA PROPISA**

### **Član 25**

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa koji regulišu predmetnu materiju.

## **SUDSKA NADLEŽNOST**

### **Član 26**

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumom, u protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 27**

Svako obavještenje, molba, zahtjev, pristanak, dozvola, sporazum ili drugo komuniciranje u vezi sa ovim ugovorom će biti pisano i dostavljeno lično Ugovornim stranama.

Svaka Ugovorna strana je u obavezi da snosi sopstvene troškove koji nastanu u vezi sa zaključenjem i/ili izvršenjem ovog Ugovora.

## PRIMJERC I UGOVORA

### Član 28


Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih lica ugovornih strana i sačinjen je u 6 (šest) primjeraka istovjetnog teksta, od kojih 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Dobavljača.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

### NARUČILAC

Agencija za sprječavanje korupcije

Sreten Radonjić, direktor



### DOBAVLJAČ

“RASTER OFFICE” D.O.O.

Bojan Ražnatović, izvršni direktor

